

t55_finseq_6

(TMbuguU4J3emNaYcUJQ92kBq2ujVefgTtLM)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_finseq_5 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_finseq_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k12_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_finseq_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k11_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_enumset1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2. (m2_finseq_1 X2 X0) \Rightarrow ((X1 \in k10_xtuple_0 X2) \Rightarrow (k2_finseq_5 \\ & X0 X2 X1 = k7_finseq_1 (k12_finseq_1 X0 X1) (k6_finseq_4 X2 X1)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \neg (X0 \neq X1) \wedge ((X2 \neq X1) \wedge (k6_finseq_4 (k11_finseq_1 X0 X2 X1) X1 \neq k1_xboole_0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow ((k7_finseq_1 X0 k1_xboole_0 = X0) \wedge (k7_finseq_1 k1_xboole_0 X0 = X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge \\ & ((m1_subset_1 X1 X0) \wedge ((m1_subset_1 X2 X0) \wedge (m1_subset_1 X3 X0)))) \Rightarrow \\ & (k3_finseq_4 X0 X1 X2 X3 = k11_finseq_1 X1 X2 X3) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 X0)) \Rightarrow (k12_finseq_1 X0 X1 = k5_finseq_1 X1) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.k10_xtuple_0 (k11_finseq_1 X0 X1 X2) = k1_enumset1 X0 X1 X2 \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.v1_finseq_1 (k5_finseq_1 X0) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_relat_1 (k5_finseq_1 X0)) \wedge (v1_funct_1 (k5_finseq_1 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge \\ & ((m1_subset_1 X1 X0) \wedge ((m1_subset_1 X2 X0) \wedge (m1_subset_1 X3 X0)))) \Rightarrow \\ & (m2_finseq_1 (k3_finseq_4 X0 X1 X2 X3) X0) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.(X3 = k1_enumset1 \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X4.(X4 \in X3) \Leftrightarrow (\neg(X4 \neq X0) \wedge ((X4 \neq X1) \wedge (X4 \neq X2)))) \end{aligned} \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 X0) \Rightarrow \\ & (\neg(X1 \neq X2) \wedge ((X3 \neq X2) \wedge (k2_finseq_5 X0 (k3_finseq_4 X0 X1 X3 X2) X2 \neq \\ & k12_finseq_1 X0 X2)))))) \end{aligned}$$